

ЭНГИЭЛИ

Нам улууһун хаһыата — 1935 сыл алтынны 5 күнүгэр төрүттэммитэ

Тыл — орук баар-суох сыаннаһа уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас биридди норуот бэйэтин ураты майгынаах культуратын, үгэстэрин, тылын харыстыыр сувереннай бырааптаах.

Саха Республикатын Тыл туһунан Сокуонуттан

ПЕНСИЯ ТӨЛӨБҮРҮН МЭКТИЭЛЭММИТ ХААЧЧЫЙЫ ТУҢУНАН Саха Республикатын Президенин ЫИААҒА

Пенсия төлөбүрүн мектиэлэммит хааччыйыга уонна страховой усулуостары төлөһүнгө Саха Республикатын нормативнай-правовой акталарын федеральной законодательствотун кытары сөп түбэһиннэрэр сыалынан ураахтыбын:

1. Саха Республикатын Правительствота (Федоров) страховой усулуостар төлөбүрдэрин бэрээдэгин кэһэр, Пенсионнай фонда средстволарынан аралдытыгы уонна ылыгы тиэрдэр быһаарылары ылымматыгар.

2. Саха Республикатын Национальнай баана (Косливец), Саха Республикатын пенсионнай сулууспатын Департамента (Бурнашев), Саха Республикатын Государственной налоговой инспекция (Сухомясов) Саха Республикатын Президенин 1996 сыл кулун тутар 4 күнүгэ «Саха Республикатын пенсионнай сулууспатын Департаментын кытары аахсыга төлөбүр дыссиплиинэтин бөрөгөтүгэ өбнү дьаһаллар туһарынан «Ыйааҕа туолуутун ситэтэ суох хонтуу-

руоллууларын ыйарга.

3. Бары банковскай уонна атын кредитнэй учреждениелары страховой усулуостары хомуйууга боломуочунайдары уонна Саха Республикатын пенсионнай сулууспатын Департаментын ревизордарын пенсионнай төлөбүрдэргэ докумуоннар толорулар уочараттарын итинэнэ кэмгэр ааһыларын бэрэбиэркэлээһингэ хааччаҕа суох сылдьалларын хааччыйалларыгар эбэстиргэ.

4. Бу Ыйаахха сыһарыллыбыт персентгэ сөп түбэһиннэрэн Саха Республикатын Президенин дьаһаллара Правительствотун ураахтара күүстэрин сүтэрбиттэринэн аабарга.

5. Бу Ыйаах туолуутун хонтуруолун Саха Республикатын Президенин Дьаһалтатын Салайааччытыгар Власов В. М. сүктэрэргэ.

Саха Республикатын Президентэ
М. НИКОЛАЕВ.

1997 с бэс ыйын 16 к. № 181 Дьокуускай к.

УЛУУС ДЬАҔАЛТАТЫГАР

ҮЛЭ САЙЫНҒЫ РЕЖИМИГЭР КИИРИИ ТУҢУНАН

1. От хомуурун үлэтэ маассабыдык сабаламмытынан, граждандар көрдөһүлэригэр олобуран, от ыйын 15 күнүттэн атырдыах ыйын 22 күнүн киллэрэн туран, үлэ сайынгы режимин олохтуурга:

— тытаабы дьаһалталарга уонна киниэхэ бас бэринэр подразделениеларга үлэ күнүн режимэ: 8-тан 16 чааска дылы, эбиэккэ тохтобул 12 чаастан 13 чааска дылы;

— Нам селотун бюджетнай тэрилтэлэригэр: 8 чаас 30 мүнүүттэн 16 ч. дылы, эбиэккэ тохтобул 12 ч. 13 ч. дылы.

2. Ситэ үлэлэммитэх үлэ кэмин ситиннэрэргэ тытаабы дьаһалталарга уон-

на кинилэргэ бас бэринэр подразделениеларга 01.10.97 сылтан 26.10.97 с. киллэрэн туран, 8 чаастаах үлэ күннэхэ 6 күннэх үлэ нэдиэлэтин олохтуурга.

3. Бюджетнай тэрилтэлэр, предприятиелар, учреждениелар салайааччылары, тытаабы дьаһалталар баһылыктара сайынгы кэмгэ үлэ бу режимин тутуһалларыгар эбэһинэстиргэ.

4. Дьаһал туолуутун хонтуруолун улуус дьаһалтатын дьаһалларын дьаһааччы Лукин И. Г. сүктэрэргэ.

Улуус дьаһалтатын баһылыга
А. Н. ЯДРЕЕВ.

16.07.97 с. № 607 рк

МАЛЫ-САЛЫ БАҔААРЫ УТАРЫ ЭБЭҔЭТЭЛИНЭИ СТРАХОВКАЛААҔЫН ДЬАЙЫЛАРЫН ТОХТОТОР ТУҢУНАН

1. Республиканскай Бюджеттан эбии финансовай средстволар бэриллибэтэхтэринэн сибээстээн (СР УМ 19.06.97 с. 02-2-12 №—дээх суруга) уонна олохтоох бюджет улаханник тийиммэтинэн, улуус бюджетнэй тэрилтэлэрин, предприятиеларын малларын салларын страховкалааһы тохтоторго.

2. Нэһиликтэр дьаһалталарын баһылыктара 1997 сылга «Аргыс» НАК филиалын кытары малга-салга страховка

дуогабарын тохтооллоругар.

3. Мисэтэтигэр объекттар, техника уонна мал-сал баһаары утары куттала суох буолууларын күүһүрдэргэ.

4. Бу дьаһал туолуутун хонтуруолун улуус дьаһалтатын дьаһалларын дьаһааччыга Лукин И. Г. сүктэрэргэ.

Улуус дьаһалтатын баһылыга
А. Н. ЯДРЕЕВ.

СУРУТУУ — 97

ХАМНАС СУОХ — СУРУТУУ ЭМИЭ ОННУК

«Хлеба и зрелища!»— диилэрэ былыргылар. Арааһа, үйэлэргэ хатыланар олохтук бэрээдэгэ быйыл дьэнькэтик бигэргэниэ. Ол курдук, 1997 сыл иккис агарыгар бэчээккэ сурутуу лаппа намтаата. Ол аата «хлеба» (хамнас диин өйдөөххэ) кыаллыбыттан республика улуус хаһыаттара арааччыларын агаарын кэрнэтин сүтэрдилэр.

Холобура, «Саха сирэ» хаһыакка улуус үрдүнэн 1242 киһи суруттарда, сыйластык агарыгар 1763 этэ. «Якутия» хаһыакка туһанаан аабынан 337—471, «Сахаадаба»—117-312 экз. буолла. «Саха сирэ» чэпчэтилэх сурутуу ыһпыта, ол үрдүнэн 521 арааччынан абыһабыт.

Ордук улуустар хаһыаттара сурутууга ыарахаттары көрүстүлэр. Бүлүү улууһун «Олох суола» хаһыат 2467-тэн 1060 экз. «Үөһэ Бүлүү» (Үөһэ Бүлүү улууһа) 2500-тэн 1030-ка, «Сунтаар со. нуннара» (Сунтаар улууһа) 2500-тэн 1350-нэ, «Эркээйи» (Мэнэ Хаҥалас) 3300-төн 1650-нэ (!), «Мүрү саһарбата» (Уус Алдан) 2500-төн 1402-гэ, «Амма олобо» (Амма) 1917-тэн 747-бэ, «Таатта» (Таатта) 1800-төн 920-бэ, «Дабаан» (Кэбэйи) 1650-төн 850-нэ тийэ тиражтара түстэ. (Ити 1997 сыл бастакы агарын кытта тэннээн көрдөххө).

Улууспун хаһыата тохсуньыга 2167 экз тиражтаабыт. Оттон от ыйыттан 1487-

ни тутан хааллыбыт, ол эбэтэр 725 сурутааччыларбыт сыйлыкка агарыгар «Энгисэ» маттылар. Биһиги бу дьоммутугар хом санаабыт дьөрү суох-Кырдык даһаны, күннээби киллэп, атын ас харчыта суох олоһу өссө хаһыат сурутуон дуо, ити өйдөнөр, көстөн турар суол.

Ол эрэри улуус хаһыатыгар сурутуу ый ахсын салбанан барар. Онон хамнас кэллэбинэ тиражыт эбиллэригэр эрэл санаалаахпыт. Того дьэтиргит, «Энгисэли» тираһа тохсуньытаабы 2167 экзemplартан кулун тутарга 2334-кэ тийибитэ.

«Энгисэли» хаһыат редакцията.

Улууспутугар тыа хаһаайыстыбатын структурата уларыйан, ааспыт өртүгэр 14 хаһаайыстыба баарэбит буоллабына, бүгүнгү күн туругунан 350 араас формалаах хаһаайыстыбалар үөскээтилэр, ол иһигэр үс улахан хаһаайыстыба баар: «Нам» УПХ, «Модут» уонна «Үүнэр» коллективнай предприятиялар: юридическай сирэйдээх 44 сага производственной кооперативтар, ООО-лар тыа сиринэҕи потребителскай кооперативтар үөскээтилэр.

Нэһиликтэргэ онон сибээстээн уонна бэйэни бэйэ көрүнүү сага сокуоннарыгар олобуран, нэһилик баһылыктара ыкса сибээстээхтик, эппизитинэни бэйэлэригэр ылынан туран, тыа хаһаайыстыбатын боппуруостарыгар быһаччы кыттыны ылан, салайсан үлэлиэхтэхтэр.

Кистэл буолбатах, үгэс нэһиликтэр баһылыктара күннээби үлэбэ-хамнаска үтүрүттэрэн, сага тэриллэбит хаһаайыстыбаларыгар улахан суолта биэрбэккэ олорулор. Ол иһин сүрүннүүр специалистара: «бу биһиги үлэбит буолбатах» эбэтэр «харчыта эһин көрүң» диин араас утарсылаах тыллара өстөрү таһаараллар. Бу холобура, Бетүн дьаһалтатыгар сыһаннаах, Быйыл квота быһытынан улуус үрдүнэн баара-суоҕа 3100 тонна үтүгү госуларства туттардахпытна, 6 млрд. 820 мөл. солк сууммалаах госуларствоттан көмө харчыны эһин ылаха таахпыт. Ааспыт сылга бу биһиги «Нам» совхоз туттарар сыллаабы үтүгү, ол биһигиэхэ кыаттарбат балаһыаньанын үөскөтүт. Биричинэти, бас татан туран, үгэс нэһиликтэргэ үтүгү переработкалыр пууннар суохтара, иккиннэни, баар пууннарбыт үтүгү бородууксууларын кыйан батарабаттара, ол эбэтэр нэһиликнээх пууннарга харчы суобунан сибээстээн, кыйан атылаһыллыбат. Онон эргийэн кэлэн, харчыга иннэ турар (замкнутый круг). Оттон харчы суобунан сибээстээн, иэскэ эһиниэниэ иһигэр үтүгү бэйэ икки ардыгар атылаһыны бара турар, үтүгү суох буолбатах, атылаһыны кыаллыбат.

Окко кирири боппуруоһугар миинистерство коллегия харчыны киллэрини биһиги та буолан ааста, онно эмиэ үп-харчы суобунан саппаас чаастар суохтара, элбэх сыллаах оту ыһы практи-

ТИРЭЭН ТУРАР СОРУКТАРЫТ Сайынгы быйантан — элбэх үүтү, оту, үүнээйини!

ката тохтотуллубута, мелиоративнай системалар бырабыллыбыттара, силэһи оҥоруу интэриһэ сүтэриллибитэ, бүтэһик уһугар сүөһүттэн ылылар бородууксуулааһына таһыныгар оҕуста диин бэлиэтэнэ.

Республика үрдүнэн окко кыттар техника туругун бөлөмө 65 бырыһыанга тэннэһэр. Якутагропромснабка баара-суоҕа 13 устуука КСФ-2,1 скоростной косилка, ККП-1,4 ат косилката 9 устуука, ат муньара КГ-1 19 устуука, уопсайынан косилкаларга, муньардарга холбоон 200 мөл. солк сууммалаах саппаас чаас баар, онтон биһиги контейнер кэлэн иһэр диин буолбута. ФАПК «Туймаада» базатыгар 10 устуука КПД-4 икки буруустаах косилка баара даһаны бүтөн турар.

Нам улууһугар саппаас чааска диин 54 мөл. солк сууммалаах кумааһыга урууданан кэллэ, маны 350 хаһаайыстыба киһи хайдах даһаны үлэрэр кыага суох.

Отчуттарга бородууктаах диин анаан табаарынай чек суумматта: биһиги чек биһиги мөлүгүннээх, биһиги уопсайа 540 мөл. солк. аһамыт. Бу «Холбос» линиятын хардарыта аахсыга диин дотация суотугар оҥуһуллубут чек. Атыннык эттэххэ, биһиги тонна окко 17 тыһ. солк тиксэр.

Улуус үрдүнэн окко киһиниэги рабочай былаан уонна оттоонун графика оҥуһуллан нэһиликтэргэ, хаһаайыстыбаларга тиэрдилен бүтөн турар. Ол быһытынан улуус үрдүнэн 33600 тонна от күрүөлэниэхтэх. Былырын дьынгээһинэн 32836 тонна от кэбиниллибитэ. Ол иһигэр кэтэх ханнааһытыбалар 13200, тыа хаһаайыстыбаннай предприятиялар 7620, бааһынай хаһаайыстыбалар 12780 тонна оттообуттара.

Манна даһатан эттэххэ, ордор оту атылаһыны—бу харчыны киллэрини биһиги үүнээйини хомуйаргытыгар баһарабыт.

Гаврил СЫСОЛЯТИН, тыа хаһаайыстыбатын управлениетын начальнига.

тигэр харчы кириэбэ. Маны нэһилик баһылыктара болдомтобо ыларгыт эрэйиллэр. Бүгүнгү туругунан 113 тонна оттонубут. Бу «Нам» УПХ-ба оттоно (директор Алексеев Д. Ф.)

Ыһыбыт бүтэһиктээх отчуота оҥоһулунна. Быйлыгы ыһы сүрдээх ыарахаттардаахтык ааста. Ол курдук былырынны итэбэспит быйыл улаханник оҕуста. Былырынны итэбэспит туһугу? Бастатан туран, реорганизация барбытынан сибээстээн, хаһаайыстыбалар иэстэрин күүстэрин сабынаары ыһыга хортуоппуй сиэмэтэ хаалларбатахтара, иккиннэни, улахан хаһынар түһэннэр хортуоппуй үүнүүтэ мөлтөх этэ. Быйыл хайаан даһаны эһинилги хортуоппуй сиэмэтин хаалларыннахпытна табыллар. Быйлыгы сааскы ыһы ыам ыйын 13 күнүттэн сабаламмыта. Бурдук 1413,5 габа ыһылына, хортуоппуй барыта 526 габа, ол иһигэр бааһынай хаһаайыстыбаларыгар 174,5 га, сага тэриллэбит хаһаайыстыбаларга 71,5 га, тыа хаһаайыстыбаннай предприятияларга 118 га, нэһиликнээбэ 164 га. Обуруот аһын барыта 349,69 габа ыстыбыт: хаппыста 246,6 га, сүбүөкүлэ 42,73 га, моркурп 51,26 га, төрдүгэр астаах культуралар 10,8 га, сиилэскэ анаан 70 габа күөх маасса ыһылына.

Саамай куттала—хаһыг түһө диин. Синоптиктер биллэрэллэринэн Ытык Күөлгө, Боронгоно, Аммаба, Чурапчыга бу ый бүтэһигэр 0-2 кыраадыстаах хаһыг түһэрэ күүтүллэр. Биһиги улууспутун таарыйдаһына көгүлэ. Сиринэн дьарыктанар бары хаһаайыстыбалар, нэһиликнээх олохтоохторо от ыйын 25 күнүттэн сэрэхтээх буоларгытыгар уонна хаһыны утары кэккэ дьаһаллары ыларгытыгар сэрэтэбит. Түмүккэ күөх сайыммыт быһагыттан элбэх үүтү, оту, үүнээйини хомуйаргытыгар баһарабыт.

НАМЦЫ, ЯДРЕЕВУ
Уважаемый Александр Николаевич!

Обращаюсь к Вам с личной инициативой. Дело в том что М. Николаев учредил Государственную премию Республики Саха (Якутия) им. М.К. Аммосова. Это замечательно. Прочитал положение о премии, ознакомился с составом комиссии. От души поздравляю утверждением Вас членом комиссии по премии.

И вот у меня такое предложение: не могли бы Вы в улусе посоветоваться и выдвинуть на Госпремию РС (Я) им. М. К. Аммосова вашего земляка Егора Михайловича Ларионова? Вы его прекрасно знаете. От себя добавлю вот что. Е. М. Ларионов по всем критериям полностью отвечает требованиям Положения о Госпремии. Весом его вклад в дело укрепления государственности Якутии и России. Он был членом Конституции Республики Саха, был активным участником Конституционного Сопровожения выработке ныне действующей Конституции РФ. Плюс ко всему он один из руководителей парламента Якутии, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Это, безусловно, яркая личность. Кому-то, может, покажется, что рано и т. д. Ничего подобного, человека надо замечать морально поддерживать вовремя. Пожалуйста, поддержите.

Желаю Вам, Александр Николаевич, бодрости духа, здоровья и успешной деятельности.

С уважением А. В. КРИВОШАПКИН, постпред. в Федеральном Собрании РФ.

● КҮННЭТЭ КӨРӨР ДЬОММУТ ●

Баһылайап Дьуон сүүрэр көһө—уон



Кривошапкина М.П. үтүө суобастаахтык хас да сүл оболору миннигэс аһылыгынан аһатан повардаабыта. Ядрихинская А.И. тракторниһан өр кэмгэ үлэлээбитэ. Бэйэтин «тракторист широкого профиля, узкого знания» диян күлэрттирэр. Оболору техниканан быһаарар, сытабас буолалларыгар уһуйута. УСЛ-гар үлэлээбиппит тухары окко өрүү былааны аһара долорор буолан икки «Юпитер» мотоцикл, «Запорожец» массына, чехословацкай косилка фондальрынан на бараадаламмыппыт.

— **Оскуолаба саахымат куруһуогун салайбытын уонтан таһа сыл буола.** Үөрөппит сыллары тухары элбэх саахыматчытыгы итэн таһаардым. Ол туһунан сөһөргөн түс эрэ.

— Үөрөппит оболорум улууска команданан да, биридизилээн да күрэхтэниилэргэ хас да сүл призердаабыттара, чемпионнар да баалар. Ол курдук I разряды Толя, Степа Васильевтар, Федя Матвеев, Люда Пахомова, Паша Васильева, Тая Сыроватская толорбуттара. Оройуон, республика сүүмэрдэммит хамаандаларын чилиэннэрэ буолбуттара. Суздалова Галя республика, Гуляев Ваня, Гуляева Даша, Ноговицын Антон, Шамаев Гриша, Попов Сеня, Кутуков Дима уо.д.а. оройуон призердара этилэр. Иркутскайга, Новосибирскайга, Пензаба баран саахымат турнирдырыгар кытыбыттара. Оскуолаба билигин үөрэтэр оболорбуттан Кутукова Катя (8 кыл), Шадрин Дьуос (7 кыл), Кутуков Ваня (5 кыл), Бугасев Геня (4 кыл), Гуляев Павел (3 кыл) улууска орто саяастахтарга чемпионнар.

— **Ион Ионович, эйигин спорт элбэх көрүнүгүр дьэтир сыйдыыдаах, бастыг көрдөрүүлээх спортсмен быһытынан билэбит. Спортниһай олобуң, ситиһилэрин туһунан билсиппинэрэ дуо?**

— Республика ветераннар таһан баран 1987 сылтан сүүрбүтүм. Улахан ситиһилэрин диян 1989 с. Серпуховскай марафонга 20 км. сүүрүүгэ 3-с миэстэ буолбутум. 1990 с. Архангельскай ветераннар аһабыс марафоннарыгар I миэстэни ылытым. 1992 с. эмиэ ити куоракка ытыллыбыт 100 км, сүрхмарафонга ветераннарга 3 миэстэ тиксибитим. 1992 с. билиги республикабытыгар буолбут ветераннар марафоннарыгар 20 км. 3 миэстэлэмминит. Уолсайынан, Дьокуускайга ытыллыбыт күрэхтэниилэргэ иккитэ бастакыны, иккитэ иккин, биридэ үһс миэстэлэри ылан турардаабытым. Онтон улуус ветераннардыгар чемпионумун да, призерун да. Быйлыгы ситиһилэрин диян күлун тутарга Чурапчыга сааскы кросска ветераннарга 4 км сүүрүүгэ 2 миэстэни, билиги улууспуугар хайыһарга 3 км I миэстэни ылаттаабытым. Тениһи, волейболу оонһуубуун.

Национальнай спорт көрүнүгүртэн ыстаһаба, кылыга улууска эмиэ призерун, хайыһарга чемпионумун! Чэ, итиник спорт көрүнүгүр кыраалаан дьарыктанабын, ситиһилэрдээхпин.

— **Бэйгэ улахан дьэ көргөн аһата, баһылыга буолабын. Дьуон туһунан көпсэ эрэ.**

— Көргөһүм Дария Ивановна дьэсэдэки нитэччинээн үлэтир. 1970 с. Намна күүлэйдни кэлэ сылдыла бастакы Ленинскэй суботниһка билсиптэн холбосуппут. Оонһоон этэбин... (күлэр). Үс оболордоохпут. Игирэ Степа, Толя иккин суопардар. Толя Модукка ололор, көргөһүнээх, икки кыыс оболоох. Степа куоракка үлэтир, көргөһүнээх, бирид ололаах. Онтон кысыт Паша Хагалас улууну Ааныгар ололор. Көргөһүнээн НПУ-ну бүтэрбиттэрэ, уоллаах кыыс обололхтор. Көргөһүн, оболоорум бари саахыматка үчүпүйдик оонһуулар. Улууска, республикаба хаста да призердаабыттара, чемпионнаабыттара. Республикаба сэттэ оройуон көрсүһүүтүгэр Дария Ивановна остуол тенниһгэр чемпионнаабыта.

— **Ион Ионович, көпсөппитин иһин махтанабын, тус олоххутгар дьолу-соргуну баһаарың.**

М. МИХАЙЛОВА, Модут орто оскуолатын учуугала.

Саха Республикатын спордун маастара, спорт ветерана, Модут орто оскуолатын саахыматка куруһуогун тренерэ И. И. Васильев быйыл 50 сааһын туолла.

Кинини көрсөн көпсөтэр, хаһыакка суруйар оскуолаттан соруудахтаах этим. Ион Ионович эрчиллэн «Мурэн иһэрин көрөмүн, тохтодон наадабын этэбин. Киһим: «Олох иллэгим суох. Дьэбэр кэлэ сылдыар. Кумаабылардаахпын, ошон көрөнгүн суруйаар»,— диян быһаараат, аһа турда. Дьэ мин болдоспут кэммер дьэтигэр тийэбин. «Дьэ, бу дьон кэллээр. Аллара күүс көрө кириэбин. Оруубуна баттаатын»,— Ион Ионович ыксап быһынан хомуна сырытта. Киһим дьэтигэр бирид дипломат суумканы таһааран: «Чэ, итинэн көрөнгүн суруйаар»,— дият туттаран кэбистэ. Арийан көрбүтүм тобус-толору махтал суруктар, почетнай грамоталар, спорт национальнай көрүнгүрүгэр ыстаһаба, кылыга, сүүрүүгэ, хайыһарга саахыматка, үчүгэй үлэтин иһин уо.д.а. на бараадаламмыт дипломнара буоллулар.

Кумаабыларын бэйгэи көрөн баран, иккинни көпсөтэ барбытым дьэтин таһыгар үлэли сылдыар.

— **Ион Ионович, бастатан туран хантан хааннааххын, кимтэн кининээххин көпсэ эрэ.**

— 1947 с. муус устар 19 к. Уус Алдан улуунун Бээрийэ нэһилигэр төрөөбүтүм. Адам Ион Степанович Васильев колхозка үлэтир. 1941-46 сылларга сэригэ сылдыбыт. Мин маннайгы кылааска үөрэнэ сырыттаһына өлбүтэ. Оччолорго орой-мэник буоламмын кини туһунан улаханник өйдөөбөппүн. Оттон ийэм Васильева Прасковья Гаврильевна сэри сылларыгар суоччутунан, колхоз председателиэн үлэлээбит. Ошон оччолорго сии үөрэхтээх дьахтар эбитэ буолуо. Биридэ төрөөбүт үчүбүт. Эдэһийим Копырина Анна Ионовна Хатаска ололор, түөрт уоллаах. Сааһын тухары продавынан үлэлээбитэ. Билигин пенсияба ололор. Балтым Кривошапкина Татьяна Ионовна идиэнэн саха тылын учуугала. Үс оболоох, Бээрийэ ололор.

— **Ханна үөрэмниккини, туох идэтин ылан үлэлээбиккини?**

— 1978 с. НПУ-га үөрэнэ кириэн үлэ, черчене учуугалын дипломун ылыбытым. Ити иһинэ Аммобааллар. Владислен уонна сов аатынан колхозка спорт инструкторынан үлэлээбитим. 1974 с. колхоз ыһылларыгар Бүтүгүгэ ололорбуунан сибээстэн «Хатын Ары» колхозка үлэлээбитим, Училищени бүтэрээт 1982 сылтан дьэ-уот туттан Модукка олохсуйбуптун. Онтон ыла 1991 сылта дьэри тобус сүл устата үлэ-сыһыалаан илаабырыгар начальнигынан үлэлээбитим. Лаабырга оболор сүрүн үлэлэрэ сүөһү аһын дэлэтин-оттоонун этэ. Былааммытын аһара толорон үксүн бастакы миэстэни ыларбыт. Оччолорго Хатырык, Хатын Ары оболорун педучилище студениры кытары табаарысты көрсүһүлэрин тэрийэбит. Волейболга, тускууга, хапсабайга, сүүрүүгэ оболору күрэхтэһиннэрэр этибит. Мин лаабырга үлэтир кэммер Сандулин Н.Н., Захаров Н.Н. Гоголева М.А. нитэччинээн, Ядрихинская И.И., Кутуков П.А., Макаров П.В., Новгородов М.А., Пахомов А.М. наставниктарынан үлэлээбиттэрэ.

бирид уолугар мин ааппын лиэһиптэ», — дьэчи буоллум биридэ, иккис сөлбү-йааччым кыыс буолара өс сө орудук, Виктория— үчүгэй аат» — дьэчи буоллум.

Ити кэмтэн ааппын ылбыт кыһым 4-5 сааһыгар дьоммор диванга хоно сыттаһына сарсыарда олус эрдэ арай ким эр диванга таһсаары тарбачыһарын биллим. Өйдөөн көрбүтүм Виктория эбит! Диванга таһсаат да сүптү миэхэ кэлэн мотоцик курдук эттээх илэтинэн моойбуттан кууһан кэбистэ. Өйдөөн көрбүтүм ууһаар баспыт хараһынан миэхэ туһаайан: «Убаайдарым минигин Виктор, Виктор диян үбэллэр»,— диян баран дьирин барайтык үөһэ тыһан кэбистэ. «Бэ, сарсыарда аһылыктаан, ааттаан, эдэһийимка убайдарын кэһэтэ»

ӨБҮГЭН ҮГЭНИН УМНУМА

АЙЫЛГЫ. КИҢИ АЙЫЛГЫТА

Киһи айылгытыгар кут-сүр, өй-санаа, уйулга, майгы-сигили, сүргэ, быһы киирэллэр. Обонү үөрэтингэ-инитигэ оҕо саастарынан уратыларын болдомтобо ылан, онно олобуран үөрэтэр-итэр хаһыһаны ытыллыахтаах.

Кут уонна сүр кыһыл оҕо төбөтүн дьулайыгар уйаланаллар. Ол уйаланан оҕо этин-сиһин, этин-хаанын, уңуобун, мэйинин сайдытын уонна үлэтин сүрүннүүлэр.

Мэйни үлэтэ киһи өйдүү өйө. Кут-сүр өйү икки санааба араарар.

Бастакы санаа үчүгэй, иккис—куһабын. Кут-сүр оҕо 5-6 сааһыгар дьэри «бу үчүгэй», «бу куһабын» диян арааран өйдүүр дьобуру итэр.

Бу кэмгэ оҕо төрөппүт сабыдыала олус улахан. Төрөппүт сабыдыалынан оҕо үчүгэйи оңордобуна үөрэр, куһабын оңордобуна хомойор буоллабына, өй этигэр үчүгэй уонна куһабын диян өйдөбүл үөскүүр. 6-7 сааһыгар дьэри эт-хаан, эт-сиһи, уңуох, мэйни үлэтэ салгы сайдытыгар ордук мэйни үлэтэ улахан суолтаны ылар кэмэ.

Бу кэмгэ оҕо «үчүгэй», «куһабын» диян өйдөбүллэри этинэн-хаанынан билэр кэмэ.

Дьэ онон «үчүгэй» уонна «куһабын» төттөрү-таары эриллэ-хатылла турар өйдөбүллэр биридэ холбоһонор киһи айылгытын быһаараллар.

Атыннык эттэххэ, айылгы «үчүгэй», «куһабын» өйдөбүл төттөрү-таары эриллэн хатыллан киһи кутун-сүрүн, өйү-санаатын-уйулбатын, майгытын-сигилитин, сүргэтин уонна быһытын биридэ холбонуулар.

Киһи айылгыта ололор сирин айылбатыттан уонна итэбэлиттэн тутулуктаах. Айылга итэбэлиттэн көмүскэни киһи айылгытын итэр.

Саха олобо уоттан сабалар. Обонү уодунан оонһоппоттор, уокка куһабын быраһапаттар. Уот уратытык ытыктанар иччилээх.

Сага ыал уот оттунар, алаһа дьэ-лэни, сайылыкка, кыстыкка көһүү, бултуйуу, оҕо төрөөһүнэ, сылгы, ынах сүөһү төрөөһүнэ, кыыс сүктэн кэлиттэ, ыалдыгы көрсүү, ыраах суолга дьону атаары, уокка ас биэрэн сүгүрүүттэн сабалар.

Уот иннигэр саха киһитин санаата-оноото кириэр, тугу быһаарынарын уотун кытта сүбэлээр.

Ол иһин өбүгэлэрбит уот иннигэр, көмүлүк тула олорон, араас остуоруйалары, таабырныары таайсаллара (тымык тула).

Майгы-сигили. Остуоруйаларга, үһү-йээннэргэ дьон олобо, бэйэ-бэйэлэригэр сыһыаннаһыыла киһини дьиннээх олоххо дьону көрөргө үөрэтэллэр. Үчүгэй майгылаах дьону кытта добордоһуоххун, киһилэртэн үөрэһини баһары, бардам атабаһабыллаах дьонтон сэрэтэр, тэбэбин. Ити барыта олоххо дьон сыһыаннаһытын кырабы оңорор.

Саха бухатырдарын уобарастарын, мүлүргэниэх сырыларын, тобулабас өйдөөхтөрүн, сымса-сыты, булугас-талыгас, күүстэрин-уохтарын оболоругар тириэрдэн кэпсиһиллэр, ошон сүрүн итинни эт-хаан эр өттүнэн буолбакка, майгы-сигили өттүнэн эмиз тириэрдэллэр.

Саха оонһуулар. Саха ыала ынахтаах, ыттаах буолара. Дьэ сүөһүтүн барытын айы харамайынан ааттыһаллара, харыстабыллаахтык сыһыаннаһаллара. Ыты дьэ, оҕо ымыта диллэрэ.

Александра КОЛЕСОВА, дьахталлар улуустаагы сөбүстэрин чилиэнэ.

ОЙ ДУОРААНА

Нууччалыы үөрэтэр наадалаах

«Энсиэли» хаһыат 56 №-гэр Ю. Титов «Саха буолан төрөөбүттүн кэмсинэ сыдыбыт кэмнээхпит этэ буолбат дуо?» дии ыстатыйата бэчээттэммитэ. Оно Багдарыын Сүлбэ «Көлбүрүр да буоллар» дии ыстатыйатыгар Нам 2 №-дээх оскуолатыгар саха тылын үөрөппүттэрин туһунан ааҕар баран олус дии хомойдум» дии Ю. Титов суруйбутугар бэйэм санаабын үлэстэргэ санааным. Мин кыһым Нам 2 №-дээх оскуола начальнай сүһүбүн бүтүрдэ. Бу оскуоланы кытта кыһым үөрэнэ кириэбиттэн ыкса сибээстээхпин, родкомитет чилиэнэбин. Онон оскуола олобун билэбин дииххэ сөп. Бу дьыл ыам ыйын 8 кү-

нүгэр родкомитет уонна оскуола салалтата мустан Багдарыын Сүлбэ ыстатыйатын дьууллэспипит. Ити суруйууларга мин сорох этиилэргэ сөбүлэспипин. Бу оскуола тэриллээбиттэн нууччалыы (русскоязычная) дии. Тоҕо биһиги оҕолорбутун бу оскуолага үөрэттэрэбит?

Мин бэйэм 1 №-дээх оскуоланы бүтүрбүтүм. Нууччалыы сыһыары курдук үөрэппипит. Учебниктарбыт (нууччалыы кинигэттэн ураты) барыта сахалыы, учууталларбыт эмиз сахалыы үөрэтэллэр. Онон нууччалыы дьингээх дьобурдаах (способий) оҕолор өйдүүлэрэ. Онон улахан кылааска үөрэнэбитигэр наадалаах предметтэрбит (математика,

физика, химия) барыта нууччалыы учебниктар. Кыра эрдэхпиттэн нууччалыы үчүгүйдик өйдөөбөт оҕолоҕу ырыарбатан, кэнниги үөрэнэр дитэриэспит сүтэн хаалар. Эгэ кээн английскайды, французскайды билээхпит дуо?

Ол сағана кини куораттарга тийэр үөрэнэр этибит. Оно тийэн улуу нуучча тылын үчүгүйдик билбэпиттэн төһө ээрий, ыарахатчаны көрсүбүтү буолуй? Онон Ю. Титов олох да саха буолан төрөөбүтүн кэмсинэр диири нууччалыы билбэт эбит дии арааһа. Онон бу 2 №-дээх оскуолага 1 кылаасан сағалаан сахалыы кэпсэтэргэ аналлаах учебниктаахтар, английскайды дьаныһан үө-

төрөппүттэр, оҕолорбутун ханнык оскуолага үөрэттэрэбитин ким да ыйыта, сүбэтэ-амата суох бэйэбит быһаарар бырааптаахпыт. Быйылгы үөрэх дьылыгар 2№-дээх оскуола бэйэтэ туспа суоллаах, программа-лаах үлэлиир былааннаах. Ол курдук 5-с кылаасан сағалаан «Бизнес», «Гуманитарнай», «Прикладной» кылаастары аһар санаалаах. Онон нууччалыы программаны үөрэтэрин хомойбокко, кэлэйбэккэ ситиһилэри ээ бабарыаха. Биһиги улуус-путугар олохтоох нууччалар, араас омуртар элбэхтэр. Кинилэр оҕолорун эмиз үөрэттэхтээхпитин умнуо суохтаахпыт.

Е. АТЛАСОВА, Нам.

Телевидение программаматта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21

1-я программа Канал ОРТ 18.55 «Девушка по имени Судьба» 19.35 Погода 19.40 Час Пик 20.05 Человек в маске «Мать-десертира» 20.45 Спокойной ночи, малыши 21.00 Время 21.40 «Полтергейст-2» 22.30 Булат Окуджава в фильме «Мои современники» 23.30 «Москва ХХ» Мировое кино Ф-м «Чапаев» 01.10 Футбольное

обозрение 01.40 Новости 2-я программа Якутск 18.25 Репортаж о пребывании Правительственной делегации во главе с Президентом РС (Я) М. Николаевым в Нюрбинском и Анабарском улусах 18.50 Реклама Канал «Россия» 19.00 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.25 «Саха сирэ» (Якутия) Инф.

прогр. 20.40 «Сарыал» В. Ксенофонтов «Бохсуруйуу» в постановке Театра танцев Худ. рук. Г. Баншев Канал «Россия» 21.35 «Фучжоу» Худ. фильм 23.15 «Деловая часть» 23.40 «Печальный поезд Булата Окуджава» 00.20 Товары-почтой.

ВТОРНИК, 22

1-я программа Канал ОРТ 06.00 Доброе утро 08.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 10.35 «Приключения запятой и точки» Мультф. 10.50 «Смехопанорама» 11.25 Домашняя библиотека 11.30 Угадай мелодию 12.00 Новости 15.00 Новости 15.15 «Супер-дейв, сорвиголова» 15.55 Мультфильм 16.15 Волшебный мир, или синема 16.40 «Гарри-снежный человек» 17.30 Вокруг света 18.00 Новости (с сурдопереводом) 18.20 «Девушка по имени Судьба» 19.05 Погода 19.10 Час Пик 19.35 Угадай мелодию 20.05 Тема 20.45 Спокойной ночи, малыши 21.00 Время 21.40 Евгений Урбанский в фильме «Чистое небо» 23.30 «Ле-

то нашей любви» Поэт Вячеслав Малежик 00.10 «Серебряный шар» Александр Годунов 00.55 Новости 01.20 Пресс-экспресс. 2-я прогр. Канал «Россия» 08.00 Вести 03Р5 Лукоморье 09.00 Посмотри на себя 09.10 Православный календарь 09.15 «Клубничка» 09.45 Караоке по-русски 10.20 «Санта-Барбара» 11.10 Телемагазин «Квантум» 11.25 Пульс Якутск 13.30 «Түөлбэ» Сунтарский улус Канал «Россия» 13.55 Магазин недвижимости 14.00 Вести 14.20 Звезды в Кремле 15.00 «Кто косит ночью?» Док фильм 15.30 Образ жизни 16.00 «Клубничка» 17.00 Вести 17.15 Деловой

автограф 17.20 Телемагазин «Квантум» 17.30 Там-там новости 17.40 Лукоморье 18.05 Посмотри на себя Якутск 18.15 Программа передач, мультф. 18.25 Реклама 18.35 «За ними-будущее» Канал «Россия» 19.05 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.20 «Саха сирэ» (Якутия) Инф. прогр. 20.35 «Базар» «Лена-ТВ» 20.45 «Айан» Программа для автолюбителей 20.55 Муз. антр. Канал «Россия» 21.00 Под созвездием Южного Креста» Худ. фильм (Италия) 22.40 Товары-почтой 23.00 Вести 23.20 «Момент истины» Зам. пред. по экономической политике В. Л. Машинский 23.55 Горячая десятка.

СРЕДА, 23

1-я программа Канал ОРТ 06.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 09.50 Тема 10.31 «Сказка о старом кедре» Мультф. 10.45 В мире животных (с сурдопереводом) 11.25 Домашняя библиотека 11.30 Угадай мелодию 12.00 Новости 15.15 «Супер-дейв, сорвиголова» 15.35 Кварьете «Веселая компания» 15.45 Кактус и К 15.55 Марафон-15 16.15 Зов джунглей 16.45 «Гарри-снежный человек» 17.10 ...До шестнадцати и старше 17.30 Вокруг света (с сурдопереводом) 18.15 «Девушка по имени Судьба» 18.50 Мультфильм 19.10 Погода 19.15 Час Пик 19.40 Угадай мелодию 20.05 Моя семья: Юная семья

20.45 Спокойной ночи, малыши 21.00 Время 21.40 Вячеслав Тихонов в фильме «Доживем до понедельника» 23.30 Магия Мир сверхъестественного 00.00 Новости 00.25 Пресс-экспресс 2-я прогр. Канал «Россия» 00.80 Вести 00.35 Лукоморье 09.00 Посмотри на себя 09.10 Православный календарь 09.15 «Клубничка» 09.45 Л-клуб 10.20 «Санта-Барбара» 11.10 Телемагазин «Квантум» 11.25 Новое «Пятое колесо» 11.55 «Моя жизнь» Худ. фильм 1-я с. 13.05 «Путешествие к закеанским алкоголикам» Ф. 7-й 13.25 «Улыбка Леонарда де Винчи» М-ф. 13.35 Ретро-шлягер 13.50 Деловой автограф 13.55 Магазин не-

движимости 14.00 Вести 14.20 Окно 14.50 Ноу-хау 15.05 Неизвестные люди России» Фильм 1-й 15.45 Парламентарий 16.10 Телемагазин «Квантум» 16.20 «Клубничка» 16.55 Товары-почтой 17.00 Вести 17.20 Там-там новости 17.30 Лукоморье 17.55 Посмотри на себя Якутск 18.05 Программа п. 18.10 Мультф. 18.20 Прогр «Кэм» Канал «Россия» 18.50 «Санта-Барбара» 19.45 Товары-почтой 20.00 Вести Якутск 20.25 «Саха сирэ» (Якутия) Инф. программа 20.40 Реклама 20.50 «По дороге к Мельпомене» Ч. 2 21.35 М-ф 21.45 Телеконкурс «Полярная звезда» Канал «Россия» 23.00 Вести 23.20 Дворянское собрание 00.00 Кафе «Обломов».

ЧЕТВЕРГ, 24

06.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.15 Девушка по имени Судьба» 10.00 Человек в маске «Мать-десертира» 10.45 Клуб путешественников (с сурдопереводом) 11.30 Домашняя библиотека 11.40 Смак 12.00 15.00 Новости 15.15 «Супер-дейв, сорвиголова» 15.45 Остров Чунга-Чанга 16.15 Лего-го 16.40 «Гарри-снежный человек» 17.05 ...До шестнадцати и старше 17.30 Вокруг света 09.00 Новости (с сурдопереводом) 18.15 «Девушка по имени Судьба» 19.00 Футбол Чемпионат России «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 20.45 Спокой-

ной ночи, малыши 21.00 Время 21.40 Софи Лорен и Марчелло Мастоияни в фильме «Брак по-итальянски» 23.35 Памяти Микаэла Таривердиева 00.30 Пресс-экспресс 00.40 Новости. 2-я прогр. Канал «Россия» 08.00 Вести 08.35 Лукоморье 09.00 Посмотри на себя 09.10 Православный календарь 09.15 «Клубничка» 09.45 Бесконечное путешествие 10.15 «Санта-Барбара» 11.05 Телемагазин «Квантум» 11.20 Красная книга 11.45 «Моя жизнь» Худ. ф. 2-я серия 12.55 «Путешествие к закеанским алкоголикам» Фильм 8-й Якутск

13.15 Фильм-детям 13.25 «Түөлбэ» Намский улус Канал «Россия» 13.55 Магазин недвижимости 14.00 Вести 14.20 Ретро-шлягер 14.35 «Неизвестные люди России» Фильм 2-й 15.15 Золотая карта России 15.45 На пороге века 16.10 Телемагазин «Квантум» 16.20 Деловой автограф 16.25 «Клубничка» 17.00 Вести 17.15 Там-там новости 17.25 Лукоморье 17.50 Посмотри на себя 18.00 «Про Сидорова Вову» М-ф. 18.10 Товары-почтой 18.15 Красная книга Экологическая экспедиция РТР Якутск 18.45 Программа передач 18.50 «Базар» «Лена-ТВ» Канал «Россия»

19.00 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.25 «Саха сирэ» (Якутия) Инф. прогр. 20.40 Реклама 20.45 «Окно»

Канал «Россия» 21.05 «А если это любовь?» Худ. ф. 23.00 Вести 23.20 Арена для сенсаций «Проклятье Лео-

ПЯТНИЦА, 25

1-я программа Канал ОРТ 06.00 Телеканал «Доброе утро» 09.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 10.05 Моя семья: юная семья 10.55 Пока все дома 11.25 Играй, гармонь любимая 12.00 Новости 15.00 Новости 15.15 «Супер-дейв, сорвиголова» Мультф. 15.40 «Москва ХХ» Мировое кино Фильм «Новый Гулливер» 16.40 «Незнайка учится» М-ф 17.05 Музык. прогр. «50х50» 17.30 Вокруг света 18.00 Новости (с сурдопереводом) 18.20 «Девушка по имени Судьба» 18.55 Погода 19.30 Человек и закон 19.55 Поле чудес 20.45 Спокойной ночи, малыши 21.00 Время 21.35 Программа передач 21.40 Имена мафии в детективе «Строго на юг» 8-я серия 22.30 Взгляд 23.15 Ночной

кинозал Михаил Ножкин в боевике «Одиное плавание» 01.00 Новости 01.15 Программа передач 01.20 Пресс-экспресс. 2-я прогр. Канал «Россия» 08.00 Вести 08.35 Лукоморье 08.55 «Посмотри на себя» 09.10 Православный календарь 09.15 «Клубничка» 09.45 «Аншлаг» представляет 10.15 «Санта-Барбара» 11.05 Телемагазин «Квантум» 11.20 Люди, деньги, жизнь. 11.45 «Моя жизнь» Худ фильм 3-я серия 12.55 «Путешествие к закеанским алкоголикам» Фильм 9-й 13.15 «Неизвестные люди России» Фильм 3-й 13.55 Магазин недвижимости 14.00 Вести 14.25 «Лев и девять гиев» Мультф. 14.35 Музыка на десерт 14.50 «Красная книга» Экологическая

СУББОТА, 26

1-я программа Канал ОРТ 08.00 Нина Ургант и Владимир Высоцкий в фильме «Я родом из детства» 09.25 «Балерина на корабле» М-ф 09.40 Лотто-миллион 09.45 Домашняя библиотека 10.00 Новости 10.10 Слово пастыря Митрополит Кирилл 10.30 Утренняя почта 11.15 «Каламбур» Юмор. журнал 11.50 Смак 12.10 Возвращение Третьяковки История одного шедевра 12.35 Москва ХХ Мировое кино Юрий Соломин в фильме Акиры Куросавы «Дерсу Узала» 1-я и 2-я серии 15.00 Новости 15.20 Очевидное-невероятное 15.50 «Союзмультф.» представляет «Царевна-лягушка», «Летучий корабль» 16.45 Америка с М. Таратуты 17.15 Леонид Якубович в теленге «Колесо истории» 18.00 Новости (с сурдопереводом) 18.20 В мире жи-

вотных 18.55 Погода 19.05 Клуб «Белый попугай» 19.55 Тайна «черного» списка в детективном сериале «Строго на юг» 9-я серия 20.45 Спокойной ночи, малыши 21.00 Время 21.40 Москва ХХ Мировое кино Наталья Белохвостикова и Игорь Костюков в фильме «Тегеран-43» 1-я и 2-я серии 00.20 Бродвейская комедия «42-я улица» 01.55 Пресс-экспресс 2-я прогр. Канал «Россия» 08.00 Вести 08.30 Утренний экспресс 09.25 Товары-почтой 09.35 «Меморина» Телеигра 10.00 Клуб «Адреналин» 10.15 Доброе, утро страна 11.00 Вести в одиннадцать 11.15 «Пилигрим» Российское бюро путешествий 11.45 Вестник потребителя 12.10 Как много девушек хороших. 12.50 «На

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27

1-я программа Канал ОРТ 08.00 Михаил Кузнецов в фильме «Командир корабля» 09.40 Мультфильмы нашего детства «Непослушный котенок» 09.55 Спортлото 10.00 Спортлото 10.00 Новости 10.10 «Непутевые заметки» Дм. Крылова 10.30 Пока все дома 11.10 Утренняя звезда 12.00 Служу России 12.30 Играй, гармонь любимая 13.00 «Сельский час» Тележурнал 13.30 Сериал «Подводная одиссея команды Кусто» «Милый враг» 14.20 Смехопанорама Ведущий — Е. Петросян 15.00 Новости (с сурдопереводом) 15.15 Монтсеррат Кабалье и Гидон Кремер в программе «Приглашение к музыке» 15.45 Клуб путешественников 16.30 Москва ХХ Мировое кино Фильм-сказка «Черная курица, или подземные жители» 17.40 «Приключения Вуди и его друзей» М-ф. 18.00 Счастливый

случай 18.45 Песня-97 19.30 Погода 19.35 Джентельменшо 20.05 Двое мужчин и младенец в детективном сериале «Строго на юг» 10-я серия 21.00 Время 21.50 Киноафиша 21.55 КВН-97 «Однажды в Америке» 00.05 Москва ХХ Мировое кино Бессмертные «8 1/2» Федерико Феллини 02.25 Новости 2-я прогр. Канал «Россия» 08.00 Утренний экспресс 08.55 Торговый дом «Лемонт» 09.10 «Солти» Телес. (США) 09.35 «У всех на устах» Программа Натальи Дарьяловой 09.50 Доброе утро, страна 10.30 Присяга 11.00 «Вести в одиннадцать» 11.15 Книжная лавка 11.40 Репортаж но чем 11.55 Без пяти двенадцать 12.00 Человек на земле 12.25 Свой дом 12.40 Новая Россия «Размышления вслух» Фестиваль региональных фильмов 13.05 Вестник потребителя

нида Андреева» 23.45 Эх, дороги 00.25 Товары-почтой.

15.05 Момент истины 15.30 Ретрошлягер 15.45 «Вперед, мне казалось.» Памяти М. Таривердиева 16.15 Деловой автограф 16.20 Телемагазин «Квантум» 16.30 «Клубничка» 17.00 Вести 17.15 Лукоморье Якутск 17.50 Геван 18.15 Программа «ЭКС» 18.45 «Все мы любим молоко.» О работе Якутского молочного завода Канал «Россия» 19.05 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.20 «Саха сирэ» (Якутия) Инф. прогр. 20.35 Реклама 20.40 Конкурс - фестиваль «Молодая пресса-97» Канал «Россия» 21.10 «Офицеры Худ. фильм 23.00 Вести 23.30 Подиум Д Арт 00.10 Товары-почтой 00.20 «Скорпионс» в России» Евразийское турне.

«Витамин роста» м-ф 13.05 Молод. фольк. фестиваль в Москве 13.45 Анонимные собеседники 14.15 «Квантум» представляет 14.30 «Арабелла» Худ. телефильм (Чехия) 5-я и 6-я серии Якутск 15.40 ДВС представляет: 15.45 Дальний Восток 16.20 Северный форум 16.30 Пресса-97 16.40 Книи бараксан 17.10 Правовой канал 17.30 «Лена-ТВ» Реклама и поздравления 18.20 Инф.-аналит. прогр. Канал «Россия» 19.00 Субботний вечер памяти Владимира Высоцкого 20.00 «Вести» про. Якутск 20.20 МАИ Прямой эфир Канал «Россия» 20.55 Му-муки творчества 21.10 Совершенное секретно 22.15 «Дура» Худ. фильм 1-я и 2-я серии 00.35 Представляет «Проект-Арсенал» 00.55 Репортер 01.10 Программа «А».

13.20 Главный здесь я 13.50 Сад культуры 14.15 «Арабелла» Худ. тел. 7-я и 8-я. Якутск 15.25 К 70-летию поэта Моисея Ефимова Канал «Россия» 15.55 Волшебный мир Диснея «Чокнутый». «Аладдин» Якутск 16.50 Программа передач 16.55 «Форум интеллекта» Международная олимпиада «Туймаада-97» 17.35 «Дорубуйа» У нас в гостях академик РАН А. В. Покровский 18.05 «Рядом» 1. Мин аттыбар 2. «Готовь санн летом» Водоканал 3. «Вернисаж» Ксенофонт Пшениников Канал «Россия» 20.00 Вести Якутск 20.20 «Сунтаар улуун айар кизэйтэ» Концерт Канал «Россия» 21.05 «Городок» Развлек. программа 21.40 «К-2» представляет Все звезды «Вестей в программе «Сюжет» 22.35 У Ксюши 23.05 Рек-тайм 23.20 «Мисс Вселенная-97» Преддача из Майами-Сити (США)

